



ศูนย์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

IGF BP3

Test code	HL175 (รหัสภายนอกห้อง HL.310 รหัสภายในระบบ HL.321)																																																																																																																																																																								
Test name	IGF BP3																																																																																																																																																																								
Specimen type/volume/transportation	Clotted blood 3-5 mL																																																																																																																																																																								
Specimen Container	Clotted blood tube																																																																																																																																																																								
Patient preparation	-																																																																																																																																																																								
Turnaround Time (TAT)	3 ชั่วโมง																																																																																																																																																																								
Methodology	Electrochemiluminescence immunoassay (ECLIA)																																																																																																																																																																								
Reference range	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Male</th> <th colspan="2">Female</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.25 year</td><td>0.919-2.694</td><td>40 year</td><td>2.846-5.839</td></tr> <tr><td>0.5 year</td><td>0.955-2.782</td><td>41 year</td><td>2.817-5.832</td></tr> <tr><td>1 year</td><td>1.03-2.957</td><td>42 year</td><td>2.787-5.828</td></tr> <tr><td>2 year</td><td>1.183-3.306</td><td>43 year</td><td>2.757-5.826</td></tr> <tr><td>3 year</td><td>1.343-3.658</td><td>44 year</td><td>2.726-5.827</td></tr> <tr><td>4 year</td><td>1.511-4.013</td><td>45 year</td><td>2.696-5.829</td></tr> <tr><td>5 year</td><td>1.687-4.371</td><td>46 year</td><td>2.666-5.835</td></tr> <tr><td>6 year</td><td>1.868-4.727</td><td>47 year</td><td>2.637-5.845</td></tr> <tr><td>7 year</td><td>2.053-5.077</td><td>48 year</td><td>2.609-5.86</td></tr> <tr><td>8 year</td><td>2.239-5.419</td><td>49 year</td><td>2.584-5.881</td></tr> <tr><td>9 year</td><td>2.423-5.741</td><td>50 year</td><td>2.56-5.904</td></tr> <tr><td>10 year</td><td>2.603-6.044</td><td>51 year</td><td>2.534-5.923</td></tr> <tr><td>11 year</td><td>2.775-6.321</td><td>52 year</td><td>2.504-5.933</td></tr> <tr><td>12 year</td><td>2.935-6.565</td><td>53 year</td><td>2.468-5.927</td></tr> <tr><td>13 year</td><td>3.08-6.771</td><td>54 year</td><td>2.427-5.906</td></tr> <tr><td>14 year</td><td>3.205-6.933</td><td>55 year</td><td>2.382-5.874</td></tr> <tr><td>15 year</td><td>3.306-7.044</td><td>56 year</td><td>2.336-5.836</td></tr> <tr><td>16 year</td><td>3.379-7.099</td><td>57 year</td><td>2.291-5.795</td></tr> <tr><td>17 year</td><td>3.423-7.098</td><td>58 year</td><td>2.248-5.756</td></tr> <tr><td>18 year</td><td>3.441-7.053</td><td>59 year</td><td>2.208-5.722</td></tr> <tr><td>19 year</td><td>3.439-6.973</td><td>60 year</td><td>2.172-5.694</td></tr> <tr><td>20 year</td><td>3.42-6.87</td><td>61 year</td><td>2.142-5.677</td></tr> <tr><td>21 year</td><td>3.39-6.753</td><td>62 year</td><td>2.116-5.668</td></tr> <tr><td>22 year</td><td>3.352-6.63</td><td>63 year</td><td>2.093-5.663</td></tr> <tr><td>23 year</td><td>3.31-6.508</td><td>64 year</td><td>2.069-5.657</td></tr> <tr><td>24 year</td><td>3.267-6.392</td><td>65 year</td><td>2.044-5.645</td></tr> <tr><td>25 year</td><td>3.225-6.29</td><td>66 year</td><td>2.016-5.625</td></tr> <tr><td>26 year</td><td>3.188-6.201</td><td>67 year</td><td>1.985-5.597</td></tr> <tr><td>27 year</td><td>3.154-6.127</td><td>68 year</td><td>1.952-5.562</td></tr> <tr><td>28 year</td><td>3.125-6.069</td><td>69 year</td><td>1.917-5.521</td></tr> <tr><td>29 year</td><td>3.102-6.027</td><td>70 year</td><td>1.879-5.472</td></tr> <tr><td>30 year</td><td>3.082-5.996</td><td>71 year</td><td>1.839-5.416</td></tr> <tr><td>31 year</td><td>3.064-5.974</td><td>72 year</td><td>1.796-5.349</td></tr> <tr><td>32 year</td><td>3.046-5.955</td><td>73 year</td><td>1.75-5.272</td></tr> <tr><td>33 year</td><td>3.026-5.937</td><td>74 year</td><td>1.701-5.182</td></tr> <tr><td>34 year</td><td>3.004-5.919</td><td>75 year</td><td>1.649-5.084</td></tr> <tr><td>35 year</td><td>2.981-5.902</td><td>76 year</td><td>1.595-4.979</td></tr> <tr><td>36 year</td><td>2.956-5.886</td><td>77 year</td><td>1.542-4.871</td></tr> <tr><td>37 year</td><td>2.93-5.871</td><td>78 year</td><td>1.489-4.761</td></tr> <tr><td>38 year</td><td>2.903-5.858</td><td>79 year</td><td>1.436-4.651</td></tr> <tr><td>39 year</td><td>2.875-5.848</td><td>80 year</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>	Male		Female		0.25 year	0.919-2.694	40 year	2.846-5.839	0.5 year	0.955-2.782	41 year	2.817-5.832	1 year	1.03-2.957	42 year	2.787-5.828	2 year	1.183-3.306	43 year	2.757-5.826	3 year	1.343-3.658	44 year	2.726-5.827	4 year	1.511-4.013	45 year	2.696-5.829	5 year	1.687-4.371	46 year	2.666-5.835	6 year	1.868-4.727	47 year	2.637-5.845	7 year	2.053-5.077	48 year	2.609-5.86	8 year	2.239-5.419	49 year	2.584-5.881	9 year	2.423-5.741	50 year	2.56-5.904	10 year	2.603-6.044	51 year	2.534-5.923	11 year	2.775-6.321	52 year	2.504-5.933	12 year	2.935-6.565	53 year	2.468-5.927	13 year	3.08-6.771	54 year	2.427-5.906	14 year	3.205-6.933	55 year	2.382-5.874	15 year	3.306-7.044	56 year	2.336-5.836	16 year	3.379-7.099	57 year	2.291-5.795	17 year	3.423-7.098	58 year	2.248-5.756	18 year	3.441-7.053	59 year	2.208-5.722	19 year	3.439-6.973	60 year	2.172-5.694	20 year	3.42-6.87	61 year	2.142-5.677	21 year	3.39-6.753	62 year	2.116-5.668	22 year	3.352-6.63	63 year	2.093-5.663	23 year	3.31-6.508	64 year	2.069-5.657	24 year	3.267-6.392	65 year	2.044-5.645	25 year	3.225-6.29	66 year	2.016-5.625	26 year	3.188-6.201	67 year	1.985-5.597	27 year	3.154-6.127	68 year	1.952-5.562	28 year	3.125-6.069	69 year	1.917-5.521	29 year	3.102-6.027	70 year	1.879-5.472	30 year	3.082-5.996	71 year	1.839-5.416	31 year	3.064-5.974	72 year	1.796-5.349	32 year	3.046-5.955	73 year	1.75-5.272	33 year	3.026-5.937	74 year	1.701-5.182	34 year	3.004-5.919	75 year	1.649-5.084	35 year	2.981-5.902	76 year	1.595-4.979	36 year	2.956-5.886	77 year	1.542-4.871	37 year	2.93-5.871	78 year	1.489-4.761	38 year	2.903-5.858	79 year	1.436-4.651	39 year	2.875-5.848	80 year	-
Male		Female																																																																																																																																																																							
0.25 year	0.919-2.694	40 year	2.846-5.839																																																																																																																																																																						
0.5 year	0.955-2.782	41 year	2.817-5.832																																																																																																																																																																						
1 year	1.03-2.957	42 year	2.787-5.828																																																																																																																																																																						
2 year	1.183-3.306	43 year	2.757-5.826																																																																																																																																																																						
3 year	1.343-3.658	44 year	2.726-5.827																																																																																																																																																																						
4 year	1.511-4.013	45 year	2.696-5.829																																																																																																																																																																						
5 year	1.687-4.371	46 year	2.666-5.835																																																																																																																																																																						
6 year	1.868-4.727	47 year	2.637-5.845																																																																																																																																																																						
7 year	2.053-5.077	48 year	2.609-5.86																																																																																																																																																																						
8 year	2.239-5.419	49 year	2.584-5.881																																																																																																																																																																						
9 year	2.423-5.741	50 year	2.56-5.904																																																																																																																																																																						
10 year	2.603-6.044	51 year	2.534-5.923																																																																																																																																																																						
11 year	2.775-6.321	52 year	2.504-5.933																																																																																																																																																																						
12 year	2.935-6.565	53 year	2.468-5.927																																																																																																																																																																						
13 year	3.08-6.771	54 year	2.427-5.906																																																																																																																																																																						
14 year	3.205-6.933	55 year	2.382-5.874																																																																																																																																																																						
15 year	3.306-7.044	56 year	2.336-5.836																																																																																																																																																																						
16 year	3.379-7.099	57 year	2.291-5.795																																																																																																																																																																						
17 year	3.423-7.098	58 year	2.248-5.756																																																																																																																																																																						
18 year	3.441-7.053	59 year	2.208-5.722																																																																																																																																																																						
19 year	3.439-6.973	60 year	2.172-5.694																																																																																																																																																																						
20 year	3.42-6.87	61 year	2.142-5.677																																																																																																																																																																						
21 year	3.39-6.753	62 year	2.116-5.668																																																																																																																																																																						
22 year	3.352-6.63	63 year	2.093-5.663																																																																																																																																																																						
23 year	3.31-6.508	64 year	2.069-5.657																																																																																																																																																																						
24 year	3.267-6.392	65 year	2.044-5.645																																																																																																																																																																						
25 year	3.225-6.29	66 year	2.016-5.625																																																																																																																																																																						
26 year	3.188-6.201	67 year	1.985-5.597																																																																																																																																																																						
27 year	3.154-6.127	68 year	1.952-5.562																																																																																																																																																																						
28 year	3.125-6.069	69 year	1.917-5.521																																																																																																																																																																						
29 year	3.102-6.027	70 year	1.879-5.472																																																																																																																																																																						
30 year	3.082-5.996	71 year	1.839-5.416																																																																																																																																																																						
31 year	3.064-5.974	72 year	1.796-5.349																																																																																																																																																																						
32 year	3.046-5.955	73 year	1.75-5.272																																																																																																																																																																						
33 year	3.026-5.937	74 year	1.701-5.182																																																																																																																																																																						
34 year	3.004-5.919	75 year	1.649-5.084																																																																																																																																																																						
35 year	2.981-5.902	76 year	1.595-4.979																																																																																																																																																																						
36 year	2.956-5.886	77 year	1.542-4.871																																																																																																																																																																						
37 year	2.93-5.871	78 year	1.489-4.761																																																																																																																																																																						
38 year	2.903-5.858	79 year	1.436-4.651																																																																																																																																																																						
39 year	2.875-5.848	80 year	-																																																																																																																																																																						
Cost (บาท)	550 บาท (ภายนอกห้อง 600 บาท ภายในห้อง 800 บาท)																																																																																																																																																																								
CGD's coverage (สิทธิตามกรมบัญชีกลาง : บาท)	480																																																																																																																																																																								
Department	Endocrinology and Miscellaneous Tests , CMDL																																																																																																																																																																								
Location, office hours and contact	อาคารพร : ชั้น 11 เปิดให้บริการทุกวัน 24 ชั่วโมง โทร 02-256-4000 ต่อ 3573 สำหรับผู้บริการภายนอกหรือรับส่งตรวจ อาคาร สปร.ชั้น 1 เปิดให้บริการเวลา 08:00-15:00 น. โทร 02-256-4000 ต่อ 3509																																																																																																																																																																								
Indication (ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ)																																																																																																																																																																									
Interference (ปัจจัยรบกวนการตรวจวิเคราะห์)																																																																																																																																																																									
Note /Comment	วัด GH(HL027), IGF1(HL028), IGF BP3(HL175) สามารถใช้ Clotted blood 3-5 ml 1หลอด																																																																																																																																																																								